



## REGIONALNI PROJEKAT LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

# PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA

### Formular apliciranja za preduzeća

#### 1. KONTAKT INFORMACIJE

Naziv preduzeća	
Ime i prezime odgovornog lica	
Ime i prezime kontakt osobe (ako se razlikuje od gore navedenog)	
Puna adresa	
Broj telefona/mobilnog	
Adresa elektronske pošte (emajl)	
Registracioni broj	
Datum osnivanja	
PIB	
Djelatnost preduzeća (registracija kod MONSTATa)	
Broj zaposlenih	

***Napomena: Molimo vas priložite sertifikat o registraciji biznisa i kopiju lične karte!***

#### 2. Program obuke kod poslodavca

Trajanje obuke kod poslodavca: 6 meseci;

Nastavak rada kod poslodavca nakon završetka Programa obuke (opciono):  mjeseci  
(navesti koliko jeseći);

---

### 3. Slobodna mjesta

Broj zaposlenih osoba u vašem preduzeću:

Stručni poslovi: \_\_\_\_\_ Administracija: \_\_\_\_\_ Ukupno: \_\_\_\_\_

Koliko slobodnih radnih mjesta trenutno imate u svojoj kompaniji: \_\_\_\_\_

Koje uslove obezbjeđujete učesnicima obuke:

Opišite predloženi program obuke mladih koji ćete pružiti:

---

*Ja, dole potpisani, saglasan/a sam da se podaci sadržani u ovoj prijavi mogu koristiti od strane UNDPa i Opštine u svrhu evaluiranja prijave i omogućavanja učešća u Programu obučavanja kod poslodavca.*

*Izjavljujem da su informacije tačne. Učestvovaću u gore navedenom Programu, ako postoji odgovarajući kandidat.*

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_